

Lexic, torns de lenga, dísers, arrepoùrs, istuèras e condes, medecina populara... Fica n°83

Joan Pau LATRUBESSE CIVADA dab l'ajuda amicau de Maurici ROMIEU

Que perseguiam las nostas batalèras dab la mair deu vòste servidor Marthe Latrubesse qui vadó a la maison Laplaça de Lobienh :

Hà's anar...⁽¹⁾

Entà melhorar⁽²⁾ los sons problèmas de santat, lo medecin qu'avè conselhat a la mea mair d'anar marchar. Non sèi pas perqué, que disè *anar córrer*. De segur ne corrè pas, que s'acontentava de caminar a plasers...⁽³⁾ mes totun que s'i tienè !

- *Vam mair, qu'as hèit de beròi aqueste vrèspe ?*
- *Qu'arribi⁽⁴⁾ d'anar córrer drin e adara que n'aví pro.*
- *Qu'as anat córrer dab qui ?*
- *E dab jo !*
- *Dab la cana ?*
- « Et oui, voilà ! » *N'èi pas besonh d'arrés non ! Que hèi doçament, hèra.*
- *Non hès pas ua gran passejada lavetz ?*
- *Dià !⁽⁵⁾ Ne poish pas córrer hèra... que pesan los quilòs bahida.*⁽⁶⁾
- *Los quilòs o los ans ?*
- *E tot ! L'un dab l'aut !*
- *Qu'as mei d'ans que de quilòs totun !*
- *Urosament ! O lavetz que serem tots perduts ! Mancaré pas qu'aqueth drin !⁽⁷⁾ O per aquò non soi pas magra, non !*

⁽¹⁾ « se bouger, faire de l'exercice » ⁽²⁾ « améliorer » ⁽³⁾ « lentement, tranquillement » ⁽⁴⁾ « je viens juste de » ⁽⁵⁾ « bah ! tu plaisantes ! » ⁽⁶⁾ « sans doute » ⁽⁷⁾ « il ne manquerait plus que ça ! »

Vocabulari : esclarida (2) ; esglèr

- *Entà c'pregar que'm vas díser çò qu'ei un esglèr ?*
- *Quan plau, que s'arrèsta drin. Que disen que hè un esglèr.*
- *N'ei pas ua « clairière », saps en un bòsc, un endret on n'as pas nat arbo ?*
- *Non. Aquò qu'ei ua claror, n'ei pas un esglèr. Un esglèr qu'ei quan plau. Que s'arrèsta, que hè un esglèr.*

En la fica 72 , a prepaus d'*esclarida* qu'avem vist *aubèla* e *luada*. Ací un autre mot, *esglèr* qui sembla estar sinonime d'*aubèla* e de *clareja* qui trobam suu *Palay*.

En un vilatge vesin l'*esglèr* qu'ei un horat, un passatge en un plèish :

Las vacas que's son escapadas que i avè un esglèr en lo plèish. Qu'i son passadas e que son anadas tau milhòc.

En lo *Palay* que trobam *esgleit* (Bord.) « accalmie ». Lo sens que sembla correspóner.

Empec particular de la preposicion *per* (2) :

- *Tè, per⁽¹⁾ la frinèsta que vei un ausèth, que'm sembla hèra qu'ei un cocuth.*
- *Tè, non l'èi pas briga entenut augan.*
- *A Laplaça, que's devèn enténer los cocuths !*
- *Aciu tanben, per⁽²⁾ Montvarèit, per⁽³⁾ aquiu, que i a arbos.*

En *aqueth petit dialògue* qu'avem tres preposicions *per* qui avem numerotat de 1 dinc a 3. La purmèra e la tresau que son las mei emplegadas, las mei classicas. Per contra, la dusau que vòu díser *deu costat de*. Qu'ac avem dejà explicat en la fica 66.

Medecina populara : *lo mau deu rei*

- *Que m'as parlat mei d'u còp deu mau deu rei. E i a quauqu'un qui'u suenhava a Lobienh ?*
- *Oc. Lo « François » de Lostau.*

Lo *mau deu rei* qu'ei ua malaudia d'origini tuberculosa qui's localiza autorn deu còth e qui balha plagas hèra lèdas. Los reis qu'avèn la reputacion de la guarir. Que i avè tanben ua planta, *l'escrofulària* o *eslor de tot mau*, qui guariva aqueth mau.